

Broj: 09-14-3047-8/15
Broj javne nabavke: JN-09-14-SI-1-R/15
Sarajevo, 28.07.2015. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U 2015. GODINI ZA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA-FINANSIJA

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

Sarajevo, juli 2015. godine

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Poštovani,

U ime Federalnog ministarstva financija – finansija, pozivam Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. Procedura javne nabavke obaviti će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 od 19.05.2014. godine), i podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od kontakt osobe za predmetnu nabavku: Smailbegović Lejla, šef odsjeka za finansijsko-materijalne i računovodstvene poslove, na e-mail adresu: Lejla.Smailbegovic@fmf.gov.ba, na broj telefona: +387 33 253 492 i na broj faksa: +387 33 253 446.

1. Predmet nabavke

1.1. Predmet javne nabavke je izvođenje molersko – farbarskih radova oznaka iz JRJN: 45442100-8, redni broj iz Izmijenjenog i dopunjenog Plana javnih nabavki: 1. molersko – farbarski radovi - radovi, Obavještenje o nabavci objavljeno na Portalu javnih nabavki dana: 28.07.2015. godine, pod brojem: **810-7-2-25-3-9/15**, CPV kod predmeta nabavke: 45442100-8 (JRJN); naziv predmeta nabavke: Molarsko – farbarski radovi.

1.2. Ponuđači prije pripreme i dostave Ponude trebaju obići mjesto izvođenja predmetnih radova kako bi se mogli upoznati sa uslovima u zgradi, te radi utvrđivanja: vrste i količine potrebnog materijala, ukupne površine unutrašnjih zidova i plafona, ukupne površine oštećenih dijelova na kojima je potrebno prije farbanja izvršiti sve potrebne predradnje (struganje, akrilisanje, gletovanje i sl. radnje). Zainteresirani ponuđači su dužni pismeno najaviti prisustvo prilikom obilazaka mjesta. **Datum obilaska mjesta izvođenja predmetnih radova - sjedište Federalnog ministarstva financija - finansija u ul. Mehmeda Spahe br. 5 u Sarajevu je 03.08.2015. godine u 10:00 sati.** Kontakt osoba zadužena za prijem pismenih najava prisustva zainteresiranih ponuđača i za zakazani obilazak je **Omer Sokolović, broj telefona: +387 33 253 498, e-mail adresa: omer.sokolovic@fmf.gov.ba i broj faksa: +387 33 253 446.** Dodatne informacije ili pojašnjenja koja će se davati tokom obilaska, biće dostavljena svim kvalifikovanim ponuđačima. Sve troškove obilaska snose ponuđači. Ponuđači koji nisu izvršili obilazak mogu dostaviti ponude u roku utvrđenom TD.

1.3. Mjesto izvođenja predmetnih radova je sjedište ugovornog organa u ulici Mehmeda Spahe broj 5, Sarajevo.

1.4. Naručilac će plaćanje izvršiti na slijedeći način: 15% od ugovorenog iznosa za izvođenje predmetnih radova naručilac će isplaćivati nakon završetka navedenih radova svakog sprata zgrade, ne uzimajući u obzir prizemlje zgrade (zgrada – sjedište ugovornog organa ima prizemlje i četiri sprata), a ostatak od 40% ugovorenog iznosa biće isplaćen u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana prijema uredne fakture i potpisane otpremnice o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu izvršenih radova Izvršioca putem Trezora Federacije BiH, a u skladu sa propisima o trezorskom poslovanju.

1.5. Predmetni radovi će se obaviti u roku od 60 dana od dana zaključenja Ugovora.

2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

2.1. Da bi učestvovali u konkretnom postupku javnih nabavki, ponuđači moraju zadovoljavati minimalne kvalifikacione **uslove**, utvrđene srazmjerno predmetu ove nabavke i to:

- a. da nisu u krivičnom postupku osuđeni pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u BiH (član 45. stav 1. tačka a. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 od 19.05.2014. godine);
- b. da nisu pod stečajem ili su predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće Odluke o potvrdi stečajnog plana ili su predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku su obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u BiH (član 45. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 od 19.05.2014. godine);
- c. da su izmirili obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u BiH (član 45. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 od 19.05.2014. godine));
- d. da su izmirili obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u BiH (član 45. stav 1. tačka d.) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 od 19.05.2014. godine);
- e. da su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 od 19.05.2014. godine).

2.2. Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju kvalifikacione uslove tražene tačkom 2.1. konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, i to:

- a) u svrhu dokazivanja lične sposobnosti iz tačke 2.1. ponuđač **mora** dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa (sud, notar ili općina) **izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 45. stav 1. tačke a., b., c. i d.** Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 od 19.05.2014. godine), u skladu sa formom koja je prilog konkurentskom zahtjevu kao Aneks 3.
- b) u svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač je dužan dostaviti **Izvod iz sudskog** ili nekog drugog registra zemlje u kojoj je registrovan ili je dužan da obezbjedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje da obavljaju profesionalnu djelatnost (ako u toj zemlji po važećim zakonima za obavljanje profesionalne djelatnosti ne postoje sudski ili drugi registri), onda da obezbjedi izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje da obavlja profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke, ovjeren kod nadležnog organa (sud, notar ili općina).

Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji, dužan je u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana dostavljanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostaviti dole navedenu dokumentaciju kojom dokazuje vjerodostojnost date Izjave o ispunjavanju uslova iz člana 45. stav 1. tačke a., b., c. i d. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 od 19.05.2014. godine):

- a) Uvjerenje nadležnog Suda da ponuđač u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.
Ugovorni organ će priznati i uvjerenje drugog nadležnog suda ili institucije, ali pod uslovom da u ovom uvjerenju jasno navedeno da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca.
- b) Uvjerenje nadležnog Suda da ponuđač nije pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.
- c) Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač izmirio obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u BiH ili propisima zemlje u kojoj je registrovan.
- d) Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan.

Kao dokaz za ispunjavanje uslova iz tačaka c) i d), prihvata se i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje dospjele obaveze.

Dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenim kopijama, a ista ne smije biti starija od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana dostavljanja ponude.

U slučaju da izabrani ponuđač ne dostavi u ostavljenom roku definisanu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste, a ugovorni organ će o tome obavijestiti Agenciju za javne nabavke radi pokretanja prekršajnog postupka protiv ponuđača.

Dokumenta moraju biti fizički dostavljena na protokol ugovornog organa najkasnije 5-ti (slovima: peti) dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u radnom vremenu ugovornog organa (od 08:00 do 16:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani.

NAPOMENA: Ponuđači **mog**u uz svoju ponudu, **odmah dostaviti** i tražene dokaze koji su zahtjevani tačkom 2.1. od a) do d) ove tenderske dokumentacije. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran kao najpovoljniji ponuđač. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 (slovima: tri) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude o nabavci.

2.3. U skladu sa članom 45. stav 5. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 od 19.05.2014. godine), ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od 3 (slovima: tri) godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine.

2.4. U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 od 19.05.2014. godine), kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i **posebnu pismenu Izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci**, ovjerenu kod nadležnog organa (sud, notar ili općina). Izjava treba biti u skladu sa formom utvrđenoj Aneksom 4. ove tenderske dokumentacije.

U slučaju da se u ponudi ne dostavi navedeni dokument ili se ne dostavi na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova.

3. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

4. Period važenja ponude

Period važenja ponude traje 90 (slovima: devedeset) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

5. Priprema ponuda

5.1. Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

5.2. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova.

Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj

stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav 6. i 7. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14 od 18.11.2014. godine).

6. Način dostavljanja ponude

6.1. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj neprovidnoj koverti sa naznakom "PONUDA FEDERALNOM MINISTARSTVU FINACIJA - FINANSIJA ZA JAVNU NABAVKU IZVOĐENJA RADOVA – MOLERSKO – FARBARSKI RADOVI, br. JN-09-14-SI-1-R/15 - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA".

U lijevom gornjem uglu koverta treba da stoji: NAZIV I ADRESA PONUĐAČA.

6.2. Ponude se mogu predati putem pošte ili direktno kod ugovornog organa na adresu ugovornog organa: **Federalno ministarstvo finacija – finansija, ulica Mehmeda Spahe broj 5, 71000 Sarajevo do dana 18.08.2015. godine do 11:00 sati.**

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog organa,
- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverta,
- evidencijski broj nabavke (JN-09-14-SI-1-R/15),
- naziv predmeta nabavke (upisati tačan naziv za koji se dostavlja ponuda),
- naznaka "ne otvaraj – otvara Komisija".

Sve ponude koje ugovornom organu stignu nakon krajnjeg roka koji je gore naveden biće vraćene ponuđaču neotvorene.

6.3. Ponuda se može dostaviti u originalu i jednoj kopiji, na kojima će čitko pisati "ORIGINAL PONUDE" i "KOPIJA PONUDE". Kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original. U slučaju razlike između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude. Kopija ponude se dostavlja zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverta koje su opet upakovane u jednu zajedničku kovertu.

6.4. Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

6.5. Ponuđači mogu napraviti spisak informacija (popunjen po šemi koja se nalazi u Aneksu 5. ove tenderske dokumentacije) koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa članom 11. Zakona ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda dobavljača neće biti odbijena.

6.5. Tenderska dokumentacija se može preuzeti na jedan od sljedećih načina koji opredijeli ponuđač:

- a) lično preuzimanje u prostorijama ugovornog organa;
- b) na pismeni zahtjev ponuđača putem pošte ili elektronske pošte;
- c) zajedno sa pozivom za dostavu ponuda;

- d) na web stranici ugovornog organa, uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta TD, te navođenje datuma i vremena preuzimanja TD. Ponuđači koji preuzmu TD, a ne obavjeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli TD i njihova ponuda biće odbačena kao nedopuštena;
- e) na portalu Agencije za javne nabavke BiH.

Kada ponuđač uputi pismeni zahtjev za dostavu TD, ugovorni organ otprema istu odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva.

Ugovorni organ ne može učiniti dostupnom TD nijednom ponuđaču prije objave obavještenja o nabavci.

6.6. Zainteresirani ponuđači mogu, u pisanoj formi, tražiti od ugovornog organa pojašnjenje TD blagovremeno, ali najkasnije deset dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Ugovorni organ dužan je odgovoriti u pisanoj formi, a odgovor s pojašnjenjem dostavlja svim ponuđačima koji su preuzeli TD, u roku od 3 (slovima: tri) dana, a najkasnije 5 (slovima: pet) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Ako odgovor ugovornog organa dovodi do izmjena TD i te izmjene od ponuđača zahtijevaju da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode njihove ponude, ugovorni organ dužan je produžiti rok za podnošenje ponuda najmanje za sedam dana.

6.7. Ponuda mora da sadrži sljedeće dokumente:

- Obavještenje o javnoj nabavci
- Obrazac za ponudu sačinjen u skladu sa formom iz Aneksa 1. tenderske dokumentacije;
- Obrazac za cijenu ponude sačinjen u skladu sa formom iz Aneksa 2. tenderske dokumentacije;
- Tehnički dio tenderske dokumentacije- predmjer radova – Aneks 3;
- Dokumentaciju koja se odnosi na kvalifikaciju ponuđača, uslovi i dokumenta koji se traže u tački 2. tenderske dokumentacije;
- Obrazac povjerljivih informacija sačinjen u skladu sa formom iz Aneksa 6. tenderske dokumentacije, ako ponuđač ima takvih informacija;
- Izjavu ponuđača o **Periodu važenja ponude**;
- Potpisan prijedlog ugovora – Aneks 8;
- Datum ponude, potpis ovlaštenog lica ponuđača i pečat;
- Popis dokumenata uz zahtjev za učešće/ponudu koji čini sadržaj zahtjeva za učešće/ponude.

Ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca ponude, a ako po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca ponude nema pečata, onda podnosilac ponude mora priložiti dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca ponude, ne postoji pečat.

7. Mjesto, datum i vrijeme prijema i otvaranja ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je **18.08.2015. godine do 11:00 sati**. Ponudu/e dostaviti na adresu ugovornog organa: **Federalno ministarstvo financija– finansija, ulica Mehmeda Spahe broj 5, 71000 Sarajevo**. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka bit će vraćene ponuđaču neotvorene. Ponuda ponuđača treba biti dostavljena

do datuma i sata naznačenog u obavještenju o nabavci, odnosno tenderskoj dokumentaciji, i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslana niti na koji način.

Javno otvaranje ponuda će se održati **18.08.2015. godine u 11:30 sati**, u prostorijama ugovornog organa na gore naznačenoj adresi. Ponude se otvaraju onim redom kako su pristigle. Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 (slovima: tri) dana. Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će se saopštiti sljedeće informacije:

- naziv ponuđača,
- ukupna cijena navedena u ponudi i
- popust naveden u ponudi koji mora biti posebno iskazan (ako popust nije posebno iskazan, smatra se da nije ni ponuđen).

Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomoći ponuđač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnom otvaranju ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

8. Kriterij za dodjelu ugovora

8.1. Kriterij za dodjelu ugovora je **najniža cijena**. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

8.2. Ponuđači će ponuditi tržišnu cijenu važeću za period trajanja ugovora, sa iskazanim popustom koji se izražava u KM/_____ ili postotkom na trenutno važeću tržišnu cijenu i istu dostaviti na obrascu koji je dostavljen uz ovu tendersku dokumentaciju (Aneks 2).

9. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG - Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg - (Službeni glasnik BiH br. 103/14)

U cilju zaštite razvoja i obnove Bosne i Hercegovine kod ocjene ponuda biće primjenjen preferencijalni tretman domaćeg na način što će se prilikom obračuna cijene ponuda u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijena domaćih ponuda za preferencijalni faktor u iznosu od 15% za ugovore koji se dodjeljuju u 2015. i 2016. godini. Domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrovana u skladu sa zakonima u BiH kod nabavke roba najmanje 50% ponuđenih roba ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini - Konsolidirana verzija centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.).

Dokaz o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana za robe:

- Original Izjavu ponuđača, u kojoj izjavljuju pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da u skladu sa članom 1. tačka d) Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH", broj 103/14), ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštenog organa (sud, notar ili općina) i ne smije biti starija od datuma objave obavještenja o nabavci, u suprotnom na ponudu se neće primijeniti preferencijalni tretman domaćeg.

10. Donošenje odluke o ishodu postupka javne nabavke

Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (slovima: sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

11. Podugovaranje

Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje u skladu sa uslovima propisanim članom 73. Zakona. Ponuđač koji ima namjeru podugovaranja dužan je u obrascu za dostavljanje ponude (Aneks 1. tenderske dokumentacije) navesti naziv podugovarača i/ili dio ugovora koji namjerava dati u podugovor (najmanje jednu od ove dvije informacije, čime je izrazio namjeru podugovaranja).

12. Neprirodno niske cijene

U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tendrske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude. Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi. U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

13. Zaštita prava ponuđača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata, ponuđač ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članovima 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 od 19.04.2014. godine), a za sve što nije predviđeno ovim konkurentskim zahtjevom, primjenjuju se direktno odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 od 19.04.2014. godine) i podzakonskih akata.

14. Aneksi

Aneks 1: OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE i IZJAVA PONUĐAČA

Aneks 2: OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – USLUGE

Aneks 3: TEHNIČKI DIO TENDERSKE DOKUMENTACIJE- PREDMJER
RADOVA

Aneks 4: OVJERENA PISMENA IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA
45. ZAKONA

Aneks 5: OVJERENA PISMENA IZJAVA U VEZI ČLANA 52. STAV (2) ZAKONA

Aneks 6: OBRAZAC POVJERLJIVIH INFORMACIJA

Aneks 7: OVJERENA PISMENA IZJAVA U VEZI ČLANA 67. ZAKONA
(preferencijalni tretman domaćeg)

Aneks 8: NACRT UGOVORA



OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

pružanje usluga investicionog održavanja objekata i instalacija
(Oznaka iz JRJN: 45442100-8)

Strana 1 od 3

Broj nabavke: JN-09-14-SI-1-R/15

Broj obavještenja na Portalu javnih nabavki: **810-7-2-25-3-9/15**

Broj ponude: _____; Datum: _____.____.2015. godine.

UGOVORNI ORGAN:

Naziv ugovornog organa	MINISTARSTVO FINACIJA – FINANSIJA
Adresa	Mehmeda Spahe broj 5, 71000 Sarajevo, BiH

PONUĐAČ:

Naziv i sjedište ponuđača	
Adresa	
IDB/JIB	
Broj žiro računa	
PDV broj	
Adresa za dostavljanje pošte	
E - mail adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu):

Ime i prezime	
Adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
E-mail adresa	

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke, koji ste pokrenuli objavom na Portalu javnih nabavki, dana: 28.07.2015. godine, broj: **810-7-2-25-3-9/15** dostavljamo Vam ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: **09-14-3047-8/15**, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za: **Izvođenje molersko – farbarskih radova**, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude je:

	Iznos:
Cijena ponude (bez PDV-a) je:	KM
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (____ %) je:	KM
Cijena ponude, sa uračunatim popustom (bez PDV-a) je:	KM
PDV 17% na Cijenu ponude (sa uračunatim popustom) je:	KM
Ukupna cijena za ugovor (sa uračunatim PDV-om) je:	KM

(slovima: _____).

U prilogu se nalazi obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. U vezi sa vašim zahtjevom o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, izjavljujemo sljedeće :

a) Naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te u sastavu naše ponude dostavljamo zahtijevani dokaz naveden u tender. dokumentaciji.

b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

(zaokružiti ono što je tačno)

5. Naša ponuda važi _____, računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do: _____.2015. godine.

6. Rok izvršenja predmetnih radova je 60 dana nakon obostranog potpisivanja ugovora, a sve u skladu sa predmjerom radova (Specifikacija – Obrazac 3 iz tenderske dokumentacije) i obrascem za cijenu ponude (Specifikacija - Obrazac 2 iz tenderske dokumentacije).

7. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se da ćemo dostaviti dokaze o ispunjavanju kvalifikacionih uslova za koje smo priložili izjave, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(ime i prezime)

(potpis)

SADRŽAJ PONUDE:

(popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih)

Naša ponudu sadrži dokumenta označena od 1 do____, i to:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
Izvođenje molersko – farbarskih radova

Naziv ponuđača: _____

Broj ponude: _____; Datum: _____.____.2015. godine.

red. br.	Opis usluge	količina	Ukupan iznos KM bez PDV-a	Napomena
I.	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI			
1.	<p>Nabavka materijala, transport i bojenje unutrašnjih zidova i plafona unutrašnjeg dijela objekta u ulici Mehmeda Spahe 5 i to četiri sprata zgrade i prizemlja isključujući restoran, procjenjena površina cca 10.000 m²; bojenje se vrši u dva premaza bijelom poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama (struganje, akrilisanje, gletovanje i sl. radnje na oštećenim dijelovima unutrašnjih zidova i plafona); procjena je da je udio oštećenih dijelova u ukupnoj procjenjenoj površini za bojenje cca 10%;</p> <p>Izvršilac predmetnih radova je obavezan zaštititi pod, namještaj i ostale stvari PV folijom i krep trakom; bojenje zidova će se izvršiti iza svakog pokretnog dijela kancelarijskog namještaja, a ugradbeni dijelovi - police i ormari se neće demontirati sa zidova, na ovim površinama nije potrebno izvoditi predmetne radove; radovi će se izvoditi uz vođenje i nadzor predstavnika Naručioca ili samostalno na osnovu uputa nadzora; lična zaštitna sredstva, alat i pribor obezbjeđuje Izvršilac; obračun se vrši u paušalnom iznosu za ukupnu molerski neto obrađenu površinu.</p>	paušalno		

Ukupna vrijednost ponude bez PDV-om iznosi:

Popust (%):

Vrijednost popusta:

Iznos PDV-a:

Vrijednost ponude sa uključenim popustom i PDV-om:

Napomena:

Radovi će se izvoditi radnim danom poslije 16:00 sati, te subotom i nedeljom po dogovoru sa ugovornim organom.

(slovima: _____)

M.P.

Ovlašteno lice ponuđača

NAPOMENA:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena, u suprotnom ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu sa gore datom formom.
3. U ponudi se daju pojedinačne cijene po norma satu rada stručnog radnika (cijena 1 n/s)
4. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
5. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
6. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
7. Eventualne ispravke u obrascu za cijenu ponude moraju biti vidljive, sa potpisom ponuđača i datumom ispravke.
8. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.
9. Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedna od mogućih opcija.

Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. stav (1) tačke od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 od 19.04.2014. godine)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navedi položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke robe: **Izvođenje molersko – farbarskih radova**, a kojeg provodi ugovorni organ: **Federalno ministarstvo financija - finansija**, za koji je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama **pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:**

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost

podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao: _____

M.P.

Mjesto i datum davanja izjave: _____, _____.2015. godine

Potpis i pečat nadležnog organa: _____

**PISMENA IZJAVA
U VEZI ČLANA 52. STAV (2) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navedi položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke _____ (Navedi tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ _____ (Navedi tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao: _____

M.P.

Mjesto i datum davanja izjave: _____, _____.2015. godine

Potpis i pečat nadležnog organa: _____

POVJERLJIVE INFORMACIJE
Pružanje usluga investicionog održavanja objekata i instalacija

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Datum: ____, ____, 2015. godine

M.P.

Ovlašteno lice ponuđača

(potpis)

**PISMENA IZJAVA
U VEZI ČLANA 67. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
(PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG)**

Ja, nižepotpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke _____ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ _____ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 67. Zakona o javnim nabavkama i članom 1. Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH", broj 103/14) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću,**

IZJAVLJUJEM

da je naše preduzeće domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg u skladu sa važećim propisima u BiH.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija.

Izjavu dao: _____

M.P.

Mjesto i datum davanja izjave: _____, _____.2015. godine

Potpis i pečat nadležnog organa: _____

NACRT UGOVORA

ZA PRUŽANJE USLUGE INVESTICIONOG ODRŽAVANJA OBJEKATA I INSTALACIJA

zaključen dana, __. __. 2015. godine u Sarajevu između ugovornih strana:

„FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA – FINANSIJA“ iz Sarajeva, ulica Mehmeda Spahe broj 5, koje zastupa Ministrica, Jelka Milićević, u daljem tekstu ovog Ugovora "NARUČILAC" ID broj: 4200575050003

i

_____ koga zastupa _____, u daljem tekstu ovog Ugovora "Izvršilac "
PDV broj: _____

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 od 19.04.2014. godine), proveden je postupak nabavke po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: **09-14-3047-8/15**, obavještenje o javnoj nabavci broj: **810-7-2-25-3-9/15** objavljeno na Portalu javnih nabavki, dana 28.07.2015. godine.

II PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je Izvođenje molersko – farbarskih radova.
Navedeni radovi će se izvesti za potrebe Federalnog ministarstva financija – finansija, počevši od dana zaključenja ovog ugovora, a u svemu prema zahtjevima Naručioca iz Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, broj: 09-14-3047- 7/15, Obrasca za cijenu ponude (Aneks 2) i predmjeru radova i tehničkom opisu navedenom u Aneksu 3 tenderske dokumentacije koji su prilozi i sastavni dio ovog Ugovora.

III OBIM POSLA

Član 3.

Molersko – farbarski radovi iz člana 2. ovog Ugovora Izvršilac će izvršiti u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora.

IV CIJENA

Član 4.

Vrijednost ugovora iznosi _____ KM (slovima: _____) bez uključenog PDV-a, odnosno _____ KM (slovima: _____) sa uključenim PDV.

V PERIOD TRAJANJA

Član 5.

Ovaj ugovor se primjenjuje od dana zaključenja ugovora.

VI NAČIN PLAĆANJA

Član 6.

Izvršilac će fakturisanje izvršenih predmetnih radova vršiti nakon završetka istih. Naručilac će plaćanje izvršiti na slijedeći način: 15% od ugovorenog iznosa za izvođenje predmetnih radova naručilac će isplaćivati nakon završetka navedenih radova svakog sprata zgrade, ne uzimajući u obzir prizemlje zgrade (zgrada – sjedište ugovornog organa ima prizemlje i četiri sprata), a ostatak od 40% ugovorenog iznosa biće isplaćen u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana prijema uredne fakture i potpisane otpremnice o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu izvršenih radova Izvršioca putem Trezora Federacije BiH, a u skladu sa propisima o trezorskom poslovanju.

Izvršilac usluga se obavezuje na nepromjenjivost cijena za predmetni ugovor.

VII OBAVEZE IZVRŠIOCA

Član 7.

Da radove po ovom ugovoru izvršava stručno i kvalitetno u dogovorenom roku u skladu sa važećim propisima, pravilima struke, potrebama, zahtjevima i narudžbama Naručioaca i to poslije radnog vremena Naručioaca i vikendom.

Da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi predmetnim radovima.

Da angažuje potrebno osoblje za izvršenje poslova i zadataka u skladu sa specifikacijom radova.

Da obezbijedi ličnu zaštitnu opremu za svu radnu snagu, potreban materijal, transport, sredstva, alat i pribor kako je to traženo u okviru specifikacije radova.

Da izvrši predmetne radove na kompletnoj procjenjenoj površini izuzev površina na kojima se nalaze ugradbeni kancelarisjki namještaj – ormari, police.

Da sarađuje sa nadzornim organom Naručioaca i da postupa po uputama nadzornog organa.

Da primjeni mjere zaštite na radu radi bezbjednog izvršenja ugovorenog posla.

Da zaštiti pod, namještaj i ostale stvari PV folijom i krep trakom, a po završetku radova otkloni sav otpad koji proistekne iz njegovih radova i obavijesti Naručioaca o okončanju radova.

Da ostane u kontaktu sa Naručiocem radi eventualnih otklanjanja nedostataka izvršenih usluga investicionog održavanja objekta i instalacija u objektu i da u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana sačinjavanja zapisnika otkloni uočene eventualne propuste.

Da ispostavi račun za izvršene predmetne radove, pojedinačnim i ukupnim cijenama i uračunatim PDV-om na osnovu otpremnih dokumenata potpisanih od strane predstavnika Naručioaca.

Da Izvršilac nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje 6 (slovima: šest) mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

VIII OBAVEZE NARUČIOCA

Član 8.

Da Izvršioca uvede u posao u skladu sa odredbama Ugovora.
Da osigura nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova.
Da obezbjedi Izvršiocu nesmetan pristup izvođenju radova.
Da od Izvršioca primi izvedene radove.
Da plaćanje usluga po ovom ugovoru vrši u KM, putem Trezora Federacije BiH, a u skladu sa propisima o trezorskom poslovanju.

IX RASKID UGOVORA I NAKNADA ŠTETE

Član 9.

Kada jedna ugovorna strana ne ispunji svoju obavezu, druga strana može, ako nije drugačije određeno ovim Ugovorom, zahtjevati ispunjenje obaveza ili, pod uslovima predviđenim Ugovorom i ugovorenim materijalnim pravom, raskinuti Ugovor, ako raskid Ugovora ne nastupa po samom zakonu, a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete.
U slučaju raskida/djelimičnog raskida Ugovora, ugovorne strane imaju pravo na naknadu štete koju trpe zbog kršenja Ugovora od druge ugovorne strane.
Otkazni rok po ovom ugovoru je 30 (slovima: trideset) dana, a po isteku Ugovor se smatra raskinutim.

X ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od Ugovornih strana.
2. Sve nastale sporove Ugovorne strane će riješiti sporazumno, a ako to nije moguće spor će biti riješen pred Općinskim sudom u Sarajevu
3. Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (slovima: četiri) primjerka od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (slovima: dva) primjerka.
4. Sastavni dijelovi ovog Ugovora su Obrazac za cijenu ponuda Izvršioca.

Za NARUČIOCA
MINISTRICA

(potpis i pečat)
Jelka Milićević
(ime i prezime)

(broj Ugovora)

Za IZVRŠIOCA
Direktor

(potpis i pečat)

(ime i prezime)

(broj Ugovora)